



JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI  
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho : C. MABILLY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :  
3 fr. e miè pèr an pèr touto la Franço.  
Fouèro Franço, lou port en subre, ço  
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu  
èstre manda afranqui à l'Empremarié  
Prouvençalo, 45, carrièro dóu Grand-  
Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.  
Leis article noun inseri saran pas  
rendu.

ASSABÉ

Lei persouno que reçaupon lou journau  
despièi lou proumiè numero e qu'an pa'n-  
ca paga soun abounamen, soun pregado  
de nous manda au mai lèu sei tres franc  
e miè. Es lou moumen o jamai noun.

Leis abouna de fouèro Franço qu'an pan-  
ca manda soun argènt, soun prevengu qu'a-  
nan tira sus d'elei un mandat à visto.

TAULETO

- PASSO-TÈMS. — La Berenguièro. — Tira de l'Ar-  
mana prouvençau.  
POUSIO. — Pouciéu. — M. Bourrelly. — Lou Fe-  
libritge. — P. Gourdou. — Florian à Sceaux. —  
T. Roux. — A Florian. — E. Jouveau. — L'Es-  
coubihaire. — A. B. Crousillat.  
REMEMBRANÇO. — Dòu 2 au 15 de Novèmbre. —  
L. — A. Gardaire.  
CROQUIC. — L'Armana Prouvençau pèr lou bèl  
an de Diéu 1880.  
RETRAMEN. — Uno Letro de Madamo de Sevigné.  
FOURTOUN. — La Chato di pèu d'or. — Magali.  
Gaspard de Besso. — Un furnaire.

PASSO - TÈMS

LA BERENGUIERO

Avès tóuti couneigu, parai ? aquéu brave ome  
d'abat Radani, que vesias de-longo passa pèr car-  
riero, emé soun large capèu que semblavo un  
envans ?

Souto aquéu capèu esfraious petejavon d'ieue  
viéu e sourrisènt que fasien gau de vèire. Poudès  
dire que li gènt l'amavon, noste capelan dóu bon  
Diéu, dóumaci avié toujours uno paraulo d'amista  
pèr tóuti, quàqui dragèio pèr lis enfant, uno  
galejado pèr sis ami, uno counsulacioun à douna  
en quau soufrissié.

Au cantoun dóu fiò, èro galoi coume un felibre ;  
à l'atar, soun biais angeli vous pretoucavo.

Èro d'aquéli prèire que se creson, — e m'es avis  
à iéu mesquin qu'an pas bèn tort, — qu'en aqueste  
mounde, i'a l'ouro de prega, l'ouro de rire ounes-  
tamen, e que li soutano qu'an la mancho estrecho,  
es pas aquéli que van lou mies.

Tambèn, lou dissate, à l'ouro que li pecat de la  
semano se vènon lava dinslis aigo de la penitènci ;  
lou bon Moussu Radani, de tóuti li curat, canoungé  
e segoundari de la vilo, èro aquéu que vesié, à  
l'entour de soun confessiouna, lou pu gros mou-  
loun de devoto de tout grun.

Vous pode afourti que li ménavo dre e sènsò  
alóngui : dins l'afaire d'uno mièchoureto de tèms,  
t'avié counfessa touto la coutngregacioun, emai si  
prièuresso.

Acó, fau dire, èro pas dóu goust de tóuti ; n'ia,  
lou sabès, que lou debana de soun escagno pren